

# ПОЭТ ЧАБЫЛБАН



**И.Д. Винокуров-Чабылбан  
төрөөбүтэ 90 салыгар**

Күннүк Уурастырап “Лоокууттуун кэпсэтий” дээн 1936 с. суурийбут көрдөөх хоноонугар “халлаангна айманар хаастары халампаас таанын харахтыыр далааннаах сааыт” дээн эдэр Чабылбан талаанын билинэрин бэлиэтээн эппитэ. Кырдык, ити кэмнэ Илья Дорофеевич — икки хоноон хомууриннуутикаах аацааччыларга биллибит автор. Сүүрбэччэтиттэн эрэ тахса саастаах поэт Сахатын сиринэн, Россиянан да мунгурдаммакка, бүтүн киhi аймах олобун анаарар киэн түүхүүлээх хоноону бэчээттэппитэ. Онно: “Күрэстээх сүүрбэ ўйэ кылаан чыпчаалыттан аллара саннылыжан түүхэр история күрэстээх аартыктарын көрөн унаарытан, аттаран санын турдум”,—диир (“Сүүрбэ ўйэ кылаан чыпчаалыттан”). Айымны киэн-куонг, нүнээр тыллаах көнүл формааж кутуллубут. Историяда охсуу сандаллаах сайдьыны аబалар, геройдары, генийдэри үескэтэр дээн синтаксисческий анафораларынан добууоллууругар дириң өйдөбүлү биэрэрэ көстөр. Хонуйуу бүтэр тиһэх аккорда сэбиескэй норуот кылайытынан, революционнай энтузиазм өрө күүрбүт күннэринэн түмүктэнэр. Манна эдэр хорсун-хоодуот санаа, сарсынгыга бигэ эрэл ыраастык тыктарыллыбыта саарбаа суох.

Илья Чабылбан поэтический айар талаана бэрт тэтиимнээхтийг сайдан, 1930 салыгар иккис ангардарттан литература биир төхүү үлэнитин быыытынан киэнгни биллибитэ. Утуу-субуу биэс кинигэтэ бэчээттээммитэ. Элбэх хонооннору, ырыалары, поэмалары, поэтический оствуорийалары суройталаабыта. Санга олобу тутуу күүрээнин “үөрүүлээх ўтүө күннэрин”, “эдэр саас эриэккэнийн” өрө көтөүүллэн туойбута. Кини норуот үөрэйриитигэр педагог, инспектор, издательство, радиокомитетка эппиэттиир редактор, Суройааччылар сойуустарыгар тылбаасчыттар салайааччыларын быыытынан элбэх дьонуннаах үлэлэри толортобута. Илья Дорофеевич саха бастын суройааччыларын Эллэйи, Абаызыныскайы, Күннүк Уурастырабы, Амма Аччыгыйын, Тыаыты, эдэркээн Арбитаны кытта добордуу сыныннааба. Бу манык поэт, гражданин-патриот, уопсастыбаннай үлэхит быыытынан сиппит-хоппут кинини 1942 сал алтынны эргэтигэр, гитлеровской фашис-

тартан көмүскэнэр Аба дойду уоттаах сэриитэ буола турдаына, сымыйа хоп тылга олоо-буран сэбиэскэйи утари пропагандаа бурийдаан хаайан кэбинэллэр. Алта ангар ый түрмэбэс сытан силиэстийэ сорун-мунгун көрсөр, мөлтөх доруобуйалаах киши улаханык алларыйар. Тулурдаах кытаанах характердаах киши буолан, кырдыга дакаастанан хаайыттан тахсар. Суруйааччы И. Федосеев-Доосо кэлин КГБ архыбыгар Чабылжан дыялалтын кытта билсэн баран, “Илья Дорофеевич чахчы кытаанах ычалаах, халбанаабат тулурдаах киши эбит диэн сөбөн, кинини киэн тутта санаабытэм”,—диэн эпипиттээх (“Саха сирэ”, 3/YIII. 94 с.).

Эн эйжэс сүрэх санаабынан  
Сылдьаргын сымыйарбаан,  
Кини итэбэйбэт буоллабына,  
Добоччукаам, ыарахан!

— диэн оччотообу сойуолааынтан курутуйар санаатын биир хоноонугар поэт биллэрэн ааспыта. Илья Дорофеевич төхө да сымыйаа хаайыллан доруобуйатыгар обустарбытын, тус олбор аны-кутуржан мунгун көрсүбүтүн иннигэр санаатын түнэрбэтэбэ. Аба дойду сэриитин сылларыгар кини аяар үлэтэ күүнүрэн, диринг патриотической ис хоноонномута.

Аймах-билэ дьону, биир дойдулаахтары фронтга атаарап алгыс тыллаах айымнылар элбээбитетэрэ. Чабылжан “Саха буойунга” хоноонугар “эн охол-быылаан олоххор... чугдаардын сахалны олонхо, билиннин сахалны билгэ”, “түптэлээх алаанынг салгына түөскэр халыйан киирдин”, “Өлүөнэ киэн ыраах сыдьяанаа өлбөт сүрэххэр ингнин...”, диэн кыргызынга сылдьааччыга төрөөбүт дойдуга, культурыта, норуотун үйэлээх үтүө үгэстэрэ күүс-көмө буола туралларыгар диринг иэйнилээх тыллары эппитэ. Поэт “Хайынгар” (1942 с.) диэн ырыатыгар оччотообу уордаах кэм тынын бэрт күүскэ арийбыта. Талааннаах музыкант А. Костин айбыт мелодиятынан маасса сэрии сылларыгар, ол да кэмнэ сир аайы таптаан ыллыыр ырыата буолбуга. Киэн билилээх, үрдүк культуралаах, лапидарний (аёйях тылынан элбэби этэр) стили баылаабыт автор аатырбыт айымнытын ис хонооно, омос көрдөххө, бэрт судургу. Ол эрээри судургу буолан баран, тыйыс интонациялаах ырыаа буурбалаах-силлилээх тымны Си-

биир эбэ хотун тыына бэриллэр. Хотугу булчут омуктар үөрүйэхтэрэ, дъэбирдэрэ национальной ураты колориты биэрэр. Айымны дьэнкэ тыла күүстээх поэтической уобарастааыны ўөскэтэрин сөбөбүн. Синтаксический хатылааыннаар, паралелизмнаар, омоним рифмалар (“хайынгар”—“хайынгар”), лексический анафоралар (“Остөөх”... “өстөөх”, “ситэ”... “ситэ”) хохуйууну киргэгтэллэр, музыкальной онгороллор. Бигэргэйтэр, соруйар туютуурдар этии иннигэр тургулара (“Ситиэ онно сыйты буулдьа”, “Биллин фашист баылыгы”...) этэр тыл дуорайытын күүнүрдэллэр. Оттон “силлиэрдилэр иниирэ”, “туруннулар сэриигэ” диэн дьүөрэлэхиннэр (итинник инверсиялары туттуу) этэр санааны ордук ыйааынныллар, суолталаах онгороллор. Бу кыракый кээмэйдээх айымныга “хайынгардар дайдыллар”, “Сибиир улуу буолактара”, “Биңиги чаңаан күүспүт”, “кыайыы сырдык дъаралыга”... диэн поэтический этиилэр—табыллыбыт булумнүулар. Манык уус-урган ойуулуур ныма күүнүнэн поэт Аба дойдуну көмүскуур уоттаах сэриигэ сэбиэскэй норуот хайдахтаах күүсэ туруммута көстөр. Саамай өйдөнүмтүө, дьэнкэ, кырдыктаах тылларга саха норуота тутунан тыыммыта, кини дууната арыллар.

Чабылжан сахаттан бастакы Сэбиэскэй Сойус Геройа Ф.К. Попов кэриэнгэр икки дьонуннаах айымныны биэрбитэ (“Герой туунан ырыа” “Сэрии суолунан”). Бу балладаларга норуот туйгун уолун тыыннаах уобараха субу баардын кырдыктаахтык ойууламмыта. Маны таынан кини:

Хаан-уруу бырааттар,  
Хаарыаннаах дохоттор,  
Энгини кытарты —  
Биңиги сүрэхпим!

— диэн фронт уонна тыыл биир сомоботун көрдөрөр сырдык тыыннаах ырыата сир аайы тилэри дуораныйбыта. Аба дойдуну көмүскуур уоттаах сэрии ыар сылларыгар сэбиэскэй норуоттар бэйэ-бэйэлэрин кытта бодоруулаах, хардарыта өйөбүл-тирэх буолуулара күүнүрбүтүн “Эн сиргиттэн ыраах” диэн хоноонугар поэт өстөөх оккупаассыйатыгар түбэспит дьиэтин-уотун, төрөлпүттэрин, хаан-уруу дьонун сүтэрэн ыраах Саха сиригэр кэлбигит эдэркээн кыыска истинник иэйэр тылларыгар көрөбүт:

*Эн аймаммыт дууңабын уоскууттун  
Чуумту дойдум улуу үрэбэ,  
Саха дыонум сайаңас майгыта,  
Эдэр киһим итии сурэбэ!*

Сэрий бүтүүтэ Илья Дорофеевич Москваца айар биригээдэни кытта баран национальной операны онгорууга, либреттоны суруйууга үлэллэхэ сылдъян, “Москватааңы хонооннор” цикллэрин айбыта. Улуу куорат унугуттан унугар “тилэ хаампытын”, “манна өй-санаа дирингин, таптал ырааын булбутун” этэр, “алдьархайдаах сыллар кэлэн атын дүүннэммикин: тимир куйаххын кэтэн тигинии турар эбиккин” диир. Киниэхэ Москва “сүүнэн омук сүбэтин сөллүбэт модун түмүгэ” буолар эбит. Кини Кыайыны күннэрин улуу Москваца атаарбытын умнаар кыаца суюх.

Сэрий кыайынан бүтүүтүгэр поэзияда үөрүү, өрөгөй интонацията баылаабыта. Норуот олбор дьоллоох кэм кэлбитин санатан, эмиэ күнү, сааңы-сайыны, тапталы, үлэ күүрээнийн өрө көтөүллэн туойуу буолар. Ити кэмнэ Чаялжан “Дьюкууский куорат”, “Тачка, тимир күрдьэх тутан”, “Оробуочай городок”, “Намга”, “Уолан хайбаммыт остуору-йата”, “Улуу Өктөөп уолаттара”, о.д.а. элбэх үтүөкэннээх айымнылары биэрбитэ.

Оттон поэт ожолорго аналаах ырыалара, хоноонноро кыраачаннары тунаалаах дьарыкка, кэрэбэ, утүөбэ салгымтыата, сончноохунда суюх сатабыллаахтык угийар ис хонооннохтор. Маны таынан кини нуучча классиктарын, атын норуоттар поэттарын айымныларын үгүстүк сахалыны үрдүк маастарыстыбалаахтык тылбаастаабыт үтүөллээх. В. Маяковский “Муннъабынан иириббиттэр” диэн үлэ бүрүкүрээтийн стилин бын кымннылаабыт хоноонун сахалыны сангарпытын ылыабын:

*Көрбүтүм:  
Дыонум бынаңастара эрэ бааллар.  
Оо, дыаабаллар, оо, сиэхситтэр!  
Бынаңастара ханна бардылар?  
Өлөрбүттэр!  
Дыону кэрдивиттэр! — диэн  
Хаңыытаан хабырыта ыстанным.  
Бынрык хартыынаттан*

*Бидырычы иирэн хаалым.  
Ол сылдан сээрэттээр  
Унаарытан эппититтэн өй ыллым:  
“Кинилэр иккилии муннъахха  
сараас бааллар.  
Күнэ сүүрбэ муннъабы  
Тилиэс сүүрүөхтээхин,  
Баңарбатаргын да  
Быншталаңаргар тиийэбин—  
Синнигэс бишлэриттэн үөхээлэрэ  
Сити олороллор,  
Аллараа анардара  
Антах муннъахтыыллар.*

Чаялжан саха поэзиятын лексикатын биллэрдик байыппыта. Тыл муоратыттан үгүстүк туттуллубат тыллары булан сонуннук саналыны кылбачытар дьојурдаах. Холобур, “кулкэдийбэт модун күүс” — мөлтүүрү-ахсыры билбэт модун күүс диэн өйдөбүллээх; “көрбүтүн... күн уотун бүөлүүр кыргыны мэйин” — былыргы кыргыс үйэтин сабанааыны бэргэнник этэр (мэй-тэй буолуу, эй-мэйдээх тулуйбат иедээнэ диэнтэн таһаардаа); “бэбэхээнги үөрэнээччи-лэр бүгүн үөрэтири чиэстэннибит — оннук, олох чехардата” — көтүхэн оонньоохуну ааттыыр кирии тыла дьону үлэбэ үрдэ суюх уларытан бууккуйуу диэн көхөрүллүбүт суюлтатын атын, үчүгэй өйдөбүлгэ ийбэн этэр ылыннарылаах “Күн-дышл далайыгар умсуу”, “барыны ыныырар бириэмэ”, үөрэх, обо саас ааңан “олох киэнгэр састьылар”... курдук сонун поэтической уобарастааыннары ааңан сиплэккин. Киниэхэ соппон тылы, күдээринэ күүрээни булаар уустук. Биир наадалаах тылы буларга, Маяковский этеринии, тышынчанан тыл рудатын сымайдаан эрдэбэ. Поэт олоңун, айымнытын кичэйэн үөрэтири сорук турар.

Илья Дорофеевич Винокуров-Чаялжан, күн сириттэн барыан биир хонук иннинэ, сурыйаачы доборугар: “Өлөн эрэбин, тунаалатым дуо норуоппар...” — диэн эппит. Бүгүн поэт бар дьоно кини хоноонун кэрэ-бэлиэ тылларын хатылыры: “Ким айылба үрдүк аналын, норуот иннигэр биэрбит, —ол өлбүтүн да иинин өлбүт аатыгар киирбэт!”

**Николай КОПЫРИН,**  
филологическая наука кандидата.